


Geological Survey of India, Dehra Dun, 1976

Geology
of
the
Shivapuri
Range
(Nepal)
Topographic
Sheet
No.
10
Scale
1:50,000
Geological
Survey
of
India

Geological Survey of India
Topographic Sheet No. 10
Scale 1:50,000
Geological Survey of India
Topographic Sheet No. 10
Scale 1:50,000
Geological Survey of India
Topographic Sheet No. 10
Scale 1:50,000
Geological Survey of India
Topographic Sheet No. 10
Scale 1:50,000
Geological Survey of India
Topographic Sheet No. 10
Scale 1:50,000



Sheet No. 10
Scale 1:50,000

Sheet No. 10
Scale 1:50,000

Sheet No. 10
Scale 1:50,000

Sheet No. 10

Sheet No. 10
Scale 1:50,000

Sheet No. 10

Sheet No. 10

My notes
on
Geology
of
the
Shivapuri
Range
(Nepal)



- СЕЛ УШСАГАТТАК АРТЫҚБ
БОЛМАЙРЫ
- СЕЛ 5-15 метрдеги дебілдіктерінде
аныкталған
- СЕЛ Таудың дасында немесе
Таудың үстінде пайдалану
жүйесін




НЕМЕСЕ

БАТПОҚСЫЗ АҒЫНЫ

СЕЛ - Тағар, минеролордуда бөлшектер мен сыйнарторлар тау
жинкістары атасы. Селдің үзедік нөсөнеки немесе көрбейн еруі сондай
таудардың тұсында.

І КАЗАКСТАН СЕЛ КАРТАСЫ →



Сиоти { }
Мадиер Б} 9F косе!

Выполнено:
Степан Николаевич
Филимонов Влад

Денудация -

УАМПИЛДАН ТАУ ЖЫНЫСТАРЫНЫНЪ ЖЕР
БЕТІНІҢ ОЙПАНЫ БӨЛІКТЕРІНЕ СЫРГУ НЕЛЕСЕ
ТАСЫМАЛДАҚУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ЖИЫНТЫҒЫ.

Дүкеге жүзі
Бойынша таралуы:


БАЛКАН. (СТАРА-ПЛАННА)

КЫТАЙ (Тянь-Шань)

Гималаид (Азия)


КАУЫП:

- Климаттың күттүү
өзгөрүү.
- Адамта чылкени
зиян келеди.



АБРАЗИЯ.


Кауіні - адаштар теніз нағыс, өзенде шошыла. Абразия арқының жері мен топоралы олардың бітеп тастау болады



Абразия - мұситтар, теміздерін (т.б.), өзге де шу қоймадарым жағалаударындағы тұм экологиястардың тоқбын мен азын әдінен жетекшілік бүзүшү.

Мекендер:

- 1) Қара тенізі
- 2) Солтүстік Мұздың мұсит
- 3)



Магай Айкей
Рашебеков Карим 9F